

646

K34/33

J. Macau.

1-34*

DEC 2-3 1943
 actn. 23 Dec 1943
646 ⁽²³⁾ 1 P.P. 1-34 ⁽²³⁾ **K34/33** 1
 J.P.M. Malatsi
 1. ~~Leina la krosi ka Mohale. Maina~~
 2. ~~a letšatla i Mottalekxomo a Mabokane~~
 3. ~~Seatla 4. Matome 5. Matome 6. Mphadi~~
 7. ~~Lephala 8. G. Patamedi 9. Semešee~~
 10. ~~Krosane 11. Minutle 12. Lepakxomo.~~
 Komma bao tšamokha tie batšomana.
 Dikrosana 1. Lepakxomo 2. Pondo
 3. Nkulleni. Leina la mebba wa
 Lepakxomo ke Hlane, Sesaxe. Leina
 la moloko wa Pondo ka Malasa.
 Leina la moloko wa Nkulleni ke
 Bolai. Lepakxomo a bina Noko.
 a bina Thšweni. Nkulleni
 bina Thšweni. Lepakxomo a
 axile Kraufsi lehaba ya Namatšale
 Pondo a axile Kraufsi lehaba ya
 Seswe. Nkulleni a axile Kraufsi

646

K34/33

2

le nota ya Setwe. ~~O axile ta~~
 Kamoka ba axile ta tlaše xa puso
 ya Motxale, elexo yona txosi' ya
 mehleng yeno. Kamoka bao ba
 eme bo emong bya botatabo bao
 ba beilwero he txosi' Makhusane
 tataxo Motxale. ba laola tikololo yeo
 eleng kxaufsi, le metse ya bona
 roba meboto. Le fakromo he yo mong
 wa moloko wa txosi'. Xomme ena he
 moloko wa xo tswalwa. Pondo he
 le loho la xo tsielana. Xaeleltutieni'
 he wa moloko o šele xo txosi'.
 Xomme o filwe botkromana roba
 txosanu ka moloko wo a busaxo
 wana wa Mashagaan ka xe ele
 yena wa moloko wo xo thoma xo
 dula pele mo naxeng ye.

648

III

K34/33

3

Krosi' e bitswa ka xore ke Thobela
 ke batho Kamoka. O bolediswa ka xore
 moxolwane. Leina inia laxaxwe xa le
 floxelwe. Xe krosi' ele ntse boithswaro
 bya batho ke bya paipo. Xomme
 tumedisa ke ya xo tia-tia diatla mme ba
 bitsa ka lensu la thobela-moxolwane.
 Xe krosi' e dulabatho ba bitsa ka la
 thobela. Xe krosi' e ema xosale byalo.
 Xomme xe krosi' e ejia batho ba reta
 krosi' Kamoka kamo ya mong le yo
 mong a ka kyona ka xona. Xomme ba
 bangwe ba Ha bila bare krosi' aehwe
 ke krale e ejia e sutelele babang. Xape
 bangwe bare pula? pula? Krosi' xe e
 bitswa ke motho o swanetsa xo ya xo yona
 mme alosa xoba xotia-tia diatla fe xona
 ya ba a botsa krosi' seo seleng pelong
 ya xaxwe.

646

K34/33

Xe krosi e ejā xo xo a dumelelwa
 Xore motho abe a ema-ema xoba xo sepela
 -sepela fao krosi e jā xo xona. Xape xe
 krosi e ejā xo xo motho yoo a swanet'exo
 xo iša seattle sejeng sa krosi. Xomme xe
 motho a dira byab xona o nyadits'e
 krosi o Ha nthša sa xo lepa taba ye.

Dijo ūa krosi di latiēwa ke mosadi
 xoba basadi ba xxwe. Mpheb ontheša
 dinong ūala byalo ka byalwa, mapolo
 le matrapē. Krosi ejā ele noosi. Dilo
 tša ntsi ūa krosi dina le maina a
 byab ka a ūa batho kamaka.

Xomme xo ūapene ūala xo tšeō elexo
 dišele xo ūa batho byalo ka dikomana
 le ūa elexo ūa badimo xe ele diruiwa.

Krosi ena le mohlanka elexo motho
 yo a diraxo mediro ye menyane ka
 mehlawio motseng wa krosi.

5

646

X34/33

Leina la lesika la kxosi ke Malatsi :
 Malatsi ke ba bina Nako. Lesika leo
 lexašane mme xa le a clula fēb xatee
 le kxosi. Lesika kannata xa lena
 modiro mo setisabeng xe e se bao
 baleng lekxotleni la mosate fēla.
 Xomme bona ke baeletse ba kxosi
 mererong ya piso ya naxa. Lesika
 la kxosi ke batxomana fēla. Xomme
 xa ba laole naxi. Xape xa se barōta-pula.
 Xomme ke basekisi' ba melata le
 batseta ba lekxotla, le ba laodi' ba
 koma. Xomme no bana taob tabeng tsia
 no lema. Ke xona ba tseña fēla mo
 tirelong tsia badimo. Xa ba lotimabitla
 a dikxosi'. Xape xa ba loti' dithokxola
 tsia mosate. Xa se dingaka xoba
 di-dupe.

646

K34/33

Xa se baretí ba direto. Ba lesika la krosi ba bangwe ke bahumi, mme ba bangwe xa se bahumi. Lehuma le tswa ditirong tsá bona mo metšeng ya bona. Xomme kwana e xana xare. Xa krosi le lesika la yana eseng bathong bahle ba lesika. Xomme xape xo byab le xo bona kanoši. Ba aroxane ka dihlapa ha baka la xo hloka kwano le krosi. Ditaba tra motša fša mosale eloxo fša le lolo krosi e swanelšé xo di-xera le bannorwarraxwe.

Xape le tsahle tsé diraxaloxa mo našeng eleng taba tsé krolo krosi e boledisána le bannorwarraxne ka xa tsána. Ye krosi e sa dire byab beima kameha byo tsé byab be tla ba kodimo xa krosi. Basadi ba lesika la krosi xa ba tsene ditabeng tsá pušo

646

VII

7

K34/33

ya setšaba. Ba lesika la krosi xe
 banyetswe ba dula maxadinga bona
 Yomme ba nyalwa ke motho yo mang le
 yo mang mo setšabeng. krosi ona le
 basadi ba sekelaxo. Maina a bana ke
 a: 1 Mapula 2 Motsinyamahlo
 3 Nyabane 4 Mapula 5 Madira
 6 Matsatsi. Barraxabona 1 Sepelemane
 -raro Mapula 2 Makekele+raro
 Motsinyamahlo. 3 Thsweni+raro Nyabane.
 - Phatxa-raro Mapula 5 Thsweni
 -raro Madira 6 Mathekha-raro
 tsatsi. Leina la lesika la Mapula ke
 Mume. Leina la lesika la Motsinyamahlo ke Malesa. Leina la lesika la
 Nyabane ke Madira ke Seale. Leina
 la lesika la Mapula ke Phatxa. Leina
 la lesika la Matsatsi ke Mathe.

646

K34/33

8

Dikxomo tša Mapula e bile 11. Dikxomo
 tša Mothšinyamaho ke tše 11. Dikxomo
 tša Nyabane e bile tše 11. Dikxomo
 tša Mapula e bile tše 14. Dikxomo
 tša Madira e bile tše 12. Dikxomo
 tša Motsatsi' e bile tše 11. Xomme
 dikxomo tše di ~~othšitšwe te unaxwe~~
~~le ena ta nosi'. Tima mollo te Mapula~~
~~setsore xoba Hlamo-Basadi' ba bangwe~~
~~ba latelana ka tsela yona yeo maina a bona~~
~~a ngwadilwero. Ba o xelswe moteng a tse~~
~~ya mosate tramota. Dintlo tša bona di'~~
~~azilwe ka xo latela ka boyob bya bona.~~
Ba xatsa kxosi' xo bona tokelo ye fetsaro
basadi' ba bang. Xomme xa bona
bahlanka xa e se Modirong wa thšemo
ya mosate ya mouta fiela. Xape xa
ba apare xo feta ba bona ba setšaba.

646

K34/33

Mohumaxadi' le baq ba molatexo xa
 bana tokelo xo fitisa ba bangwe pelexa
 kxosi le sethsaba. Xa xona momora-
 twe xo feta ba bang. Basadi' ba kxosi
 ba etia peela ka nosi. Mediro ya
 mašemong a bona ba idira kanosi.
 Mooxi wa ditta tsä insäte ke banna
 ba nara tranioka. Xaele malapa le no
 fsaala malapa ke mediro wa basadi'
 ka nosi. Basadi' ba kxosi ba idira no
 letiana le ba batha feña. Mokbtamadi'
 wa tixero ya mosate xa xona.
Moktamana go a lajlxo tsä kxoro ya
 ste kamehla ke Mottalekromo
adiro wa xaywe he wa ja sepedisa ditaba
 pare xa kxosi le sethsaba, mabakeng
 Mabakeng a merero ye morolo.

046

K34100

Basadi' ba krosi' bona le modiro o tee
na motseng wa krosi'. Basadi' ba krosi'
ba bitsana ka maina o maxading byalo
ka basadi' kamota ba sethsaba.

Xomme ba phedisana byalo ka basadi'
kamota ba sethsaba. Xomme hlampho e
sale tee le basadi' ba sethsaba.

Ba mmoxo xantzi xape bate ba omene
mme balwe byalo ka basadi' ba sethsaba.
Maphatta le-batla ka ba ka mosate xa
ba xona. Baxolo ba sethsaba ba etela
mosata ka mehlanya merero ye
nob ya naxa. Xomme xaxo bolelwe selo
ba sa ye mosate. Batha ba ya mosate
no direla krosi' xe balatswe byalo fela.
Batha ba sethsaba xu baromele barnedi
ba bona no direla misate kee se re
no Htsinele taelo ye byalo tamabaka.

646

11

K34/33

Ke mosāte o tee fela mo sethsābeng.

Motho yo mong le yo mong o busīwa ke mosāte xoba niotxamaria wa naxana yeo a e busāxo ka taelo ya txosi'.

Dithswanelo tsā motho xo txoro yeo e nimusāxo he xo hilaxilemwa te txoro yec he xo hilaxile se bontata motseng wa xaxwe. Motho yo byalo o swanelsē xo nthīsa sebexo sa byalwakoba niotxope' ka tee ha ngwāxa. Xanme xaele nio diraeng tsā xaxwe o nthīsa sebexo sa txomo fela.

Xanme o swanelsē kobexa se sengwe se direxang nio motseng wa xaxwe se byalo ka mokato, ka morako xa peledisāno le nioloko. Basadi' ba borenenq le barwa le barwedi' batona ba lolova nio ba bonwaxo ke batho xeba sethsāba kamotka. Morwa wa borenenq xa a utwe o

646

K34/33

bonua ke batha kamoka. Sethšaba
 kamoka se tseba yo eleng mohumaxadi.
 Xape le ena morwa yo e tlaba xo txosi.
 Bana ba txosi' ba phela lapeng la
 mmabo. Ba fepixua te mmabo. Xomme
 barutwa byalo ka bana kamoka ba
 sethsaba. Ba phela tia xo hlatra-hlatana
 le batho kamoka. Xomme xa xo hkompho
 esèle e tswaro baneng ba batho ba
 bangwe, xo bana ba ditxosi'. Ba babisä
 ka maina a bona a be ana byalo tia
 krasane, Mokxaba. Ba swarwa byalo
 tia bana fela, mne ba dumediswa
 byalo tia bana kamoka, Xape ba
 tumiswa tia xo swana le bana ba
 bang mne sethsabeng. Xa barutui
 xo laola le xo laela batho. Xomme na
 ba dule txorong xe xo sethova melato

648

K34/33

Xe e se bao ba bolots'exo ba lexo
 byab ka bana hamotka ba tswaxo
 lebollong. Xa xo se barnutwato xe feta
 bana ba bangwe ba sethsaba elexo sa
 melao xe e se lebollong la bana hamotka
 fela. Ba swanets' xo diča dikromo
 le xo diria wediro tanietka ye dirwaxo
 ke bana ba sethsaba. Ba ihisa le xe
 solwa ke metho ya mong le yamong
 ya a batha mosengets'aro. Mohlantsa a
 ka ba batha xe ba mo senyeditse. Krosi'
 a berua ka lapa la pele la mosadi' wa
 Malome. Xommme xigwana wa lapa la
 pele la Malome e se ngwana wa mehxwa
 ye mebotse nio xo kota la xabo xona
 bahromana ba ka ketha Krosi' malapeng
 a manyane ao aila teloxo lapa la pele.
 Xommme ketha e dixwa ke bahromana

646

14

K34/33

ka xo budisā yop e flaxo xoba
 kxosī ntlo ye mohu kxosī tataxwe
 a saleng ka xare xia yona.

Matsätsi moxolo wa Lepato o t'sea
 boxosī thabeng ya fixopolwe xo hueng
 ka kxosī Maketeli tra xo bula ntlo
 yeo Maketeli a huetseng xo yona.
 Xe batxoniana le dithsaba tamaka
 di krobathane Matsätsi moxolo a
 laelwa xo bula ntlo nme te xena ntlo
 ya palela Matsätsi tra moraro xo Ha
 Lepato ntlo ya bulexa Xobe xo tsene
 fatho yo mong ka eng xo swara
 omati xore ntlo e se bulexa xo matsätsi
 a kxorometsä. Xomme ya bulexa
 xe Lepato a kxorometsä. Xomme
 Matsätsi xa aha a tseba sephiri seo
 batxoniana ba se dirilexa ka taclu

646

K34/33

15

ya kxosi' /laketele ka baka la
 mekxwa ye mebe ya Matsäsi' xo
 /laketele. Badimo xa ba súpe kxosi'
 eupya ke kxosi' ka xo txahlwa ke
 Mekxwa ya ngwana yo a swanets'xo
 xe ba kxosi'. Se se diraxo xore mosadi
 wa kxosi' eba mmalo-kxosi' he molao
 wa xo tsea masadi' xo malome.

Mosadi' yo a beloxa kxosi' o tséwa ka
 dikromo tséo elong tsä kxosi' eseng
 tsä sethsäba Xomme dikromo e kaiba
 tsä kxoro. He xore tsé nthšwalo ke
 mo nio dithsatong tsä melato.

me kxomo tsä byalo di bitsiva

Xomo tsä kxoro Xomme he xore na
 se tsä maxadi' a ngwana yo
 wlong wa kxosi' Xomme mosadi' yo
 moxolo wa kxosi' xa kxethwe ke

646

XKG K34/33

16

Kxosi' ka nosi' xomme o kxethwa ke
 tataxo kxosi' xo le loko la ditswala
 kxosi' elexa xa nalamo. Mosadi' yo
 eleng mobumazadi wa krosi' xa se
 yo a fetaxo ba bengwe ka xo tswalwa
 peleng, Xomme ke ka batla la molao
 wa boxosi. Merwa wa krosi' yoo aka
 seke a ba krosi' ka yo eleng wa
 mosadi' wa / tataxo krosi' mme a sala
 a belexwa ke krosi'. Xomme le yo
 minaxwe eseng wi le loko la boxosi'
 a ha sekexo a kuana, le badimo
 ba tataxwe metxweng karnotha ya
 boxosi. Tsè sitisan o motho noba krosi'
 ke xe motho ele mosadi, xe ele setlaela,
 xe motho ana le dihwahwa, xe ele sexor,
 xe ele sefophu, xe ele zepowa, xe ele
 lesoboro, xe ele mioloi wa batho

646

XW
K34/33

Motho ya atlobazo krosi' o iseba
 e sale mosimane. Krosi' ye mphsa
 e ka setke ya busa tataxwe a sa phela.
 Xo feta lebata la nquwaxa xe krosi' e
 tsea setulo ka moroxo xa lehu la tataxwe.
 Krosi' ye mphsa e bona setapo sa
 krosi' ya xo hwa. O swanetse xo se
 hlapisa ka metsa xore a tsee dihlare
 ts'a pula. Ke setapo se iswa lebitteng
 krosi' ye mphsa xe ye. Yamme dilo
 tsahle ts'a krosi' ya xo hwa ke ts'a
 xawwe tse eleng ts'a borenengs elero
dikrabiso', diphetla, dithokola le
 dihlare. Yamme xo dira byalo ke sona
 ses ce modiraxo. Krosi' elero le ka xo
 tsea dikomana elero yona hloxo ya
 boxosi'. Krosi' e bewa bewa ka xo
 tsibisa batho xore batle ba bone.

646

K34/33

Kxosi' moe e tlabaxo monyanya wo
moxolo wa xo tiwa dikomana xo
šupa setšaba xoba kxosi' ye ngwe
e baiwe. Ke xona batromana ba tha
laya kxosi' ye nphsa tsela ya
pusa ya boxosi'. Xe kxosi' e le ye
nyane lexatong ia yona xo swanets'e
xoba - danguane a xaxwe. Xomme
moswaredi e swanets'e xoba monna.
Xope e swanets'e xoba motho yo a
tlaathwalo ke mofixa wa molao.
~~Xome e swanets'e xoba motho wa mokwua~~
yo no loka pele xa batho. Motha a ka
siliswa ke tsona tše di' silisaxo
motha xoba kxosi' xoba moswaredi' wa
boxosi'. Boxosi' ba swarelava xo fihla
kxosi' e tše mosadi' mme ē ūeba
melao kamoka ya banua.

040

K34/33

Moswaredi' a ka tlošwa xwa bewa
yo mang xe a busā ka phapora.

Moswaredi' o na le ditakelo Kamoka
tsā boxosi, xo sāmela ntlang ya
boxosi. Moswaredi' o dira tsōhle tseo
di dirwaxo ke krosi mo xohle-xohle.

Moswaredi' a ſieka byab tia krosi:

Moswaredi' ke moledi' a ngwana yo e

swanetsero koba krosi: krosi xe e sale

ye nyane e seso a busā e phela

motlang wa tataxoe. Xomme e rutwa

na moswaredi' tsā boxosi. Xomme o

modiro wa pula fela: Xomme

ka puso ya settšaba o Ha rutwa ka
to tiwa melao xe a kola.

Xe krosi e bonwe kore e tla huwa

Xomme xo swanetsere xo Hašwa batho

felo mo a krosi elong eleng xaria.

646

K34/33

Xomme taba yep a dirwa saphiri
 se-ripa. sa letšats' xo xo sa
 tsongwa banna ba batho. Xomme
 batho ba Isibiswa ka xore mabu a
 hwhile. Krosi e fikhu ka xo dudušwa
 xore e se-robale. Xomme ya robala
 xona badimo kameka ba tla robala
 Huisang ya banaxo Krosi ye busaro.
 Krosi e ka thoxela he batho batheng
 sa metxwa ya xaxue ya xo selake.

Matome liesets'e thoxela he batho
 thabeng ya Setxoph le e sets'e ele
Krosi ka moraxo ya Matsats'i ka
xo belaya wretha. Xomme a
wa a isiva krolexeng. Xomme xe
a ba a huetsa moratho Selwana
ele Krosi. He xona liesets'e a šitwa he
 borosi.

648

Krosi' Makhusane o tloxelwa ke batho Xe mohlanka ya a ballaxo a bolailwe ka sethanya ke mashagaan yo mang a satsoe xore seo a se banaxo ka xore ta byang ke matto. Krosi' Masetlo o tloxelwa ke batho ka iqadd xo ya nrexeng ya Makhusane ka baka la x tsena dittong tsâ bannia banaxa ya xaxwe. Krosi' ka ele matto ya mroxolo ka dumelima na manu setulorq ha baka la seo ya xaxwe ya xo nesâ pula xo bea letsâsi. Xamme xe ele matto ya a dikaxo tsâ xo sebotlo a ha tloxelwa ke sethsâba fela. Krosi' e savanetse xo lwa. Krosi' e ka setke ya e hosa bozeng ta xe e ke pana koba xaena maatla

R16

22

K34/33

pusang ya yona.

Dibexo le makxitho kamotka tše
 krosi e di amoxelaro ka tsokle tše
 suarwaxo ke batko. Xomme sebexo
 seo se nthiawxo te banna bametse
 kamotka te byalwa. Xomme xaele noma,
 Mellalo, Mafofa, Marumo, dikromo,
 dipudi, dinku, li dipho'pholo tše
 bolailwero di nthiwa te bao banaxo natso
 mine e se banna kamotka. Xe
 nthiawxa naka lenako geo o
 huetsaxo se seswa satše kamotka
 ka ntle le matumo le dikromo,
 dipudi le dinku. Xaele dipho'pholo
 naka ye ngwe le ye ngwe xe o bolaile
 pho'phola ya txaciama o nthiwa sebexo
 sa letlalo le setho sa yona. Xomme
 xe ele mabyalwa a nthiwa bateng
 la puno felz. Xomme xaele tše

640

23

K34/33

byalo ka dikxoro e ka baxo tee
ka nquaixa nako yeo mang wa
seruina a rataxo xo loba krosi. Xonme
tēe byalo ka maromo e tabaka
nako yeo morudi a rulaxo krayona.
Xaele basadi ba nthša sebexo sa
mabele a krosi a xo dira byalwa.
Xe batho ba bangave ba sa nthšē
he nyulso ya krosi. Dibexa tsā
bapatsi di' ha xo krosi kanabatha
ao di' bapatswalo ta oina. Deboko
tsā konia ditswa xe tona elezona
na maxeng. Xonme tsā melato di'
tswa mehleng gamelato e rerwa.
Tsā madume a baeti' le tsōna di'
tsena ka nako ya tsōna. Tsā
makarapa di' nthšna ke bao ba
rataxo eseng na kxapeletsō yakrosi.

646

K34/33

Xo lefina pudi' nku le kromo tabeng
tše krolo le tsotnyane ka mebla.

Maketho a sehe a nthiwa ka
inebla ke a lebalo. Q bitsun sehlale.

Batho kamoka bao bana ba bona
baletso. Komeng ba swanetsé xo anthia.
Ka dibatso tsa xe tiwela ele mabapi'
le xo sua xoba no tsiva. Xe sehlale
se sa tswe xona koma xa e sue.

Dineo le maketho di' taolong ya
krosi' ka thuso' ya batsonana.

Mediso ya bothokso bya krosi' e edirwalo
ke banna ke xo ora mantlo a basadi'
ba krosi' le xo lempa masémo a mosote.

Xomme basadi' ba hlaxola masémo a
krosi' le xo buna mabele a mosote.

Dikromo tsa krosi' di' diswa ke
bana ba xaxwe.

K34/33

Mathokxó a tsibišva ka phatofala
 xoba lepatata. Xe ba bangue ba sa fle
 xa xo molato. Ba be diraxo xa ba fuiwe
 solo sa xo ja xoba xe nwa. Batho
 Kamoka bana le. Maatla xo retisia
 dilo tše byalo ka mabelé, letswai' le
 naka tsä tlou. Dikromo tsä hxosi'
 di hwestšwa maloding a ba-wedi' ba
 yona le makxetšong a mosate a
 melato. Dikromo tsä mosate di hlahleluwa
 matseng wa mosate, xomme tše
 dingwe di fisiva masakeng a
 batho. Batho ūba lesitha la hxosi' ba
 ka tseba xoba xomo tsä mosate
 ke tše hae, xomme baba ba tseba
 xoba ke ~~tsä~~ ~~tsä~~ ~~tsä~~. Dikromo tsä
 mosate di a duoneleluwa xo fodišweng
 le xo nosweng.

646

26

K34/33

Masēmo a močate a felo xo tee.

Felo fao xona le masēmo a selets'xo
a basadi le thisēmo e tee yahosi'.

Masēmo a basadi ba krosi a lettana
le à batho Kamotia xe e sethisēmo
ya krosi fela e letalo a mangwe.

Ke a basadi' ba krosi le krosi. O
lenqwa ke batho Xamme a hlorokwa
ke basadi a elen a basadi xape
a bunwa ke basadi' ba krosi. Masēmo
a krosi ona a lenqwa ke batho a
blazolwa ke sethisaba a bunwa ke
tšaba. O swanetsé xo hlokomela
krosi le basadi' ba xaxwe. Mo
masemong a krosi le basadi' ba
xaxwe. xo byalwa nrehaba yohle ya
dibyadi tše byalwaxo ke sethisaba.
Krosi le basadi' ba ka dira se ba

646

K34/33

serataxo ke tse ba di hweditseng
 punong ya bona Xomme dipuno
 kamotka di bolifuna motseng wa nosate:
 Plasemo a kxosi xoba a nosate a
 lengwa a hlaxolwa nako e tee le a
 ba bangwe ba na a. Masemo a letwa
 byalo ka a bangwe. Xomme a alafiva
 byalo ka a sethsala. Tse di bunwaxo
 xe di kribetsa di dira dijotsa kxosi
 le mabyalwa a kxosi le basadi. Xomme
 mosadi yo mong reyamong o dira
 koma a matako mabale' oxaxwe:
 une nquara wa tlala kxosi a a fe
 sethsala ba sethsala sa xaxwe:
 Xomme za di abelwe batho ka legola
 Xona le tlakanya mazereng a
 puno ya thsemo ya kxosi le ya
 basadi' ba yona

846

K34 / 33

Xomme mo kabelong yeo yamabéle²
 Xo basadi' ba taxwe xa boewe ke
 selo. Dikxomo tsä taxwe di' fisua
 yo mang wa lesika la txosi. Di
 fisua fala xore motho yoo di bolake.
 Txosi e nyala ka deficit dikxomo
 tsä xo lepa melati, tsä diloba le tsä
 dibayo me nazeng. O fisua dikxome
 ma baihang fia nle le moputso xo
 modisa. Txosi e swanetsé xo kwana
 le ba letkotla merorang yohle ya
 bidaodi bya yona mo nazeng.
 Xomme e swanetsé xo kwiana ke
 tsä saba kamotka. Xomme xa e
 umelwa no dia taba ye ngore
 ta ntle le poledišao le letkotla. O
 swanetsé xo thsaba ke sethsaba
 kamotka ka se elo mmusi wa sona.
 Xomme o swanetsé xo tsibiswa tshle

646

K34/33

30

täo direxaxo me nareng framota.
 Krosi a ka se simola taba ya pusia
 ya sethsäba. Xomme te sa xarne
 le lekxotla xo bona xore melao yohle
 e a kwiva, ke sethsäba.

Krosi o yana le taba xe a bona reba
 melao xa e sepedisive framoe beilwero.
 Xomme te xona a tla laela banna
 ba kxoro xo hlokonrela taba yeo.

Xomme mo melatong karraka o
 swanetsë xo hlokonela xore matxotla
 a be xona. Ke Matxotla ale xona te
 xona bi ditaba di swanetsë xo
 phesero. Ke thswanob xore metato
 e sethiswe. Ke molao xore seatla
 kobang sebe xona mo sethsäberg.

Xa ka tsibiswe dlahlolo tsä matxotla
 le tsä dikxoro. Xomme xo molata o
 sekilwe ke kxoro ye ugwe krosi

646

3'

K34/33

e swanetsé xo laekha lekxotla la
 batxamana xore le bane molato wo o
 la babedi. Krosi e hkhumala kudi kudu
 xore baloi ba bolawe. O swanetsé xo
 ba xana le xo phlola lioxHeng le lexolo.
 Lentsü la krosi' ke kahlo ka xe le
 bitswa selal! selepä. Ke xore la
 mafelela xo supa xore molato o pedile.
 Krosi' e ka xana lentsü la kahlo ya
 lekxotla ka xo supa lentsü le kaone
 la kahlo. O tse a manganga hlaa
 dilifisä roba tsä xaxwe xomme mo
~~aq~~ a difa lekxotla xore di' bolawe,
 xe ele pudi' roba nku. Xe ele kromio
 krosi' xa ie a l'si' xo fa manganga
 hlaa. Ke sa krosi' xo busa taolo
 kamoka ya dira lentwa. Xomme o
 swanetsé xo bea balaodi' ba dira
 byalo ka krosi' Makenkele xea bea

646

K34/33

Dommadihsiveni. Xomme xape ke
 ena krosi' a hlakomelaxo xo iša
 madira ka mephatho ya bona.
 Xena le bahlomedi' ba tħabba tsä
 maruma elixx lekxotla la mošate.
 Krosi' e tħuwa dira byalha
 Mahekele xa a tħuwa dira xo ya
 Tswietla mohlang u losadi' wa xaxwe
 a thopxaxo l-kgħoqqu mallatse. Xomme
 krosi' oba le molandi' pele hlakano xore
 bahlabane ba setek ba tħaxela krosi' le
 xe xo tħabba botata byaqi. Xomme
 krosi' e salia xaqi' hlabanong tse
 eseng. tse kxolo. Xomme mo ntweng
 krosi' e sorma xe dira waano a
 hlaselo le a tħiġireletso. Xomme
 l-entsu laxarwe le dira khutsò xebha
 intwa.

krosi' ka yana e latoma lato xore
 dira di fakwa xomme di' dirwe
 tsöhle tsä dihlare ke yona kanosi'
 ka xe mpholo wa diemwa dira di'
 tsina xo krosi' mchlenq ya dintwa.
 Xomme xape ka yana e tayo xo
 laela dira xore. Ia dirweng kua
 maxaeng. Krosi' e nesa pula xape
 e bile ke yana e tropelato pula
 bidimeng. Krosi' ena le maatla
 dire puno xabia e batse.
 Et intsa letsema xaba per ta pela xore
 a latiele batlo bohle. Tie krosi'
 e amelato setshaba mathateng kamotka
 la komelalong. Xomme krosi' e chirisan
 'e badimo ba yana no xo tsöhle
 kamotka. Krosi' ena le thsidi' tsä
 ula. Thsidi' tsä baloi. Thsidi' ya

mphato wa dira ; Marume a dithokxola
 a sa swanexo le a batho tamoka.
 Dilope tsé sa swanexo le tsé dingwe
 Dithokha tsé sa swanexo le tsá batho
 tamoka. Xomme le apalo tsá yona
 na di swane le tsá tsá setshaba.
 Le dithokxola tsá yona tsá moleloeng
 na di swane le tsá batho tamoka.
 Le tsala tsá krosi' xa di swane le tsá
 ba bangwe. Xomme tséo tamoka te
 lefa di sia basale, Xomme xape
 le dikomana le dikhaxatsane. Krosi'
 ena le beina le tsalo le maloko. Krosi'
 a iti'sia xape a iphemela ka thaidi tsá
 barasi' tsé matla moleloeng tamoka.
 Xothwe motseng wa nusute xo xo tsene
 molai lobane krosi' ke molo. Xape tengatse
 ye krolo lobahle ba elong. dingaka.
 ka Motlalekxoma. End S. 646
 End 646 T.P.M. Malote